



Норуот күүһэ — көмүөл күүһэ!

ЭНСИЭЛИ

○ Нам улуунун хаһыата ○

1935 сыл алтынньы 5 күнүгэр төрүттэммитэ

2005 с.
Балаан ыйын

10

күнэ
субуота
№ 117-118
(9589)

Улуус мунньабын сессиятыгар

Тыя хаһайыстыбатын биэрэпиһигэр бэлэмнэни үлэ туһунан

2006-дҕа ытыллыахтаах Бүтүн Россиятаагы тыя хаһайыстыбатын биэрэпиһин ытыгыга боломуочунай И.И. Иванов «2006 сылга Бүтүн Россиятаагы тыя хаһайыстыбатын биэрэпиһин ытыгыга Нам улуунугар бэлэмнэни үлэ хаамыгын туһунан» информациятын истэн уонна дүүллөнөн баран сессия быһаарар:

1. 2006 сылга ытыллыахтаах Бүтүн Россиятаагы тыя хаһайыстыбатын биэрэпиһигэр бэлэмнэни үлэ туһунан боломуочунай И.И. Иванов иһитинэригин бөлүмтөрү ыларга.

2. «Нам улууһа» МТ дьаһалтата: «Бүтүн Россиятаагы тыя хаһайыстыбатын биэрэпиһин туһунан» Федеральной Сокуону толорор инниттэн олохтоох бэйэни салайыныы органныр уонна ситэриллээх былаас органныр кытта биэргэ үлэлээһини хааччыйарга; биэрэпискэ бэлэмнэни кытта сибээстээх бары тэрээһин-техническэй уонна үп боппуруостарын түргэнник быһааран иһэригэр.

3. Бу быһаарыы туюлутун контуруоллааһыны улуус мунньабын экология, тыя хаһайыстыбатыгар уонна сири туһаныыга бастайаанпай комиссияга (предс. Алексеева Л.В.) сүктөрүргэ.

«Нам улууһа» МТ мунньабын председателэ Н. Байшев

Распоряжение главы улуса

О СОГЛАСОВАНИИ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ГУП-ОВ, МУП-ОВ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РС(Я)

На основании Распоряжения Президента Республики Саха (Якутия) от 04.08.2005 г. № 275-РП, в целях взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, распоряжаюсь:

1. Назначение руководителей всех муниципальных учреждений, государственных унитарных предприятий, муниципальных унитарных предприятий и территориальных органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия) на территории муниципального образования «Намский улус» согласовать с главой муниципального образования «Намский улус».

2. Сроки предоставления ежегодных отпусков руководителей муниципальных учреждений, государственных унитарных предприятий, муниципальных унитарных предприятий, территориальных органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия), а также руководителей филиалов государственных унитарных предприятий, акционерных компаний и обществ, имеющих долю государства свыше 50% в уставном капитале, согласовать с главой муниципального образования «Намский улус».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на зам. главы, руководителя службы по управлению персоналом администрации МО «Намский улус» Новгородова А.Г.

Глава муниципального образования
«Намский улус» Д. КОРЯКИН

Быһылаан

ХАРЫЛАРЫТТАН ХАРБАТТЫЛАР

Балаан ыйын 5 күнэ үүнэр түүнүгэр Хамадаттааҕа саха-французскай оскуола олбуоруттан «түүлээх уулунуохтар» 25 устуука итигэр система радиатордарын уоран ылбыттара. Манна даҕатан этгэххэ, бу оскуола дэриэбинэ арҕа кырдалыгар саҕа дикэтэ тутулла турар, учууталлар, үөрэнээччилэр, төрөспүттэр албэхтэ субуотунукутаан быйыл дьыл чэрэтигэр саҕа оскуола боруогун атыллаабыт киһи дэиэ баҕа санааларын ыһыктыбаттар.

Ону баара... Күһүгү харанганан дугуйданан ымсы-обот санаалаахтар итинник быһыланнахтара. Милиция үлэһиттэрэ бу туһунан иһитинэрин тиксээтин кытта чугас ыалларынан, сварбах аадырыстарынан ирдэбил ыһыттытара, ол күттүнүкээх түмүк биэрбэтэринэн өссө төгүл кэтээн көрөргө быһаарыналлар. Ол кэтэбиттэрэ оруннаах буолан биэрбит, балаан ыйын 8 күнэ үүнэр түүнүгэр «түүлээх уулунуохтар» эмиз тийээн кэллэлэр. Бу сырыыга суол-



ларын сииккэ симэлиппеккэ харыларыттан харбаталлар, массынаҕа тийэбит эмизэ 25 устуука радиатордара бу дьон түөкүнэрин ырылыччы тоһулууллар. Билигин бу 1 Хомуस्ताахтан сылдьар 4 киһи — Поповы, Охлопковы, Протодьяконовы, Бочкаревы доппуруостаан, бу дьон ааспыт сырыыга эмизэ иһилэрин сыһыарбыттарын дакаастааһын үлэтэ барар. Оттон икки төгүл оскуола олбуоруттан массынанан кэлэн ылан баралларыгар оскуола охранига тэбэн да көрбөккө утуяа сыһыта туһугар өйдөммөт түбэлтэ буолар.

Бэйэ информ.

АБЫЙАХ ТЫЛ МИННЬИГЭС

Хомуур үлэлэрэ саҕаланналар. Ол курдук Бетүг нэһилиэгэр А.А. Кузьмин «Кэскил» бааһынай хаһайыстыбата ааспыт сылларга 1 гектартан 80 центнер хортупуу ылбыт эбит буоллаҕына, быйыл 120 центнери ылар былааннаах. Хомуур үлэтигэр сүрүн күүс оскуола үөрэнээччилэрэ буолаллар, төлөбүрдэри харчылан аахсар буоланнар интэриэстээхтэр. Модукка В.П. Куличкин салайааччылаах хамаанда Чакыр, Сэргэлээх бааһыналарыгар үлэни сылдьаллар. Киһилэр 1 гектартан 100-н тахса центнер кэлэрин күүтэллэр. Манна эмиз сүрүн күүс оскуола өрөлөрө уонна нэһилиэк биридиннээн олохтоохторо буолаллар. Бу икки нэһилиэккэ хортупуу үүнүүтэ үчүгэй, салайааччылар ханна батараллын толкуйдууллар.

Быйыл бөрүкүтэ суох, ардахтаах сайын буолан тыя олохтоохторугар улахан хоромньуну таһаарда. Онон СР правительствота оскуола үөрэнээччилэрин, студенинэри хомуур үлэтигэр кытыннарар туһунан анал дьаһала тахсыбыта. Бу дьаһалга олохторун студенинэр балаан ыйын 25 дьэри практикаларын хомуур үлэтигэр, оттуур ходоһаларга бараллара күүтүллэр.

Лира ВИНУКОВА, Нам

Затоннаагы профессиональнай лицей быйылгы үөрэх дьылгыгар бэлэм эрэри, 9 кылаас кэнниттэн электрогазосварщиктар, тракторист-машинистар, ЭВМ оператордар курстарыгар өссө да арыях мистэ аһаҕас хаалбыт. Буоларын курдук республика бары улуустарыттан үөрэнэ кэлбиттэр. Өскөтө биэр группага 25 үөрэнэ элбэх өр баар буолан хааллаҕына, төлөбүрдээх курстар арыллыахтара. Билигин студенинэр хомуур үлэтигэр сылдьаллар. Быйылгы үөрэх дьылыгар стипендия кээмэйэ үрдээн 400 солк. буолара күүтүллэр, мань тэҥэ күнгэ үстэ боско аһылык студенинэри күүтэр.

Бэйэ информ.

БИҢИГИ ХАЛАНДААРБЫТ:

НЭИЛИЭКТЭР МУНИЦИПАЛЬНАЙ
ОРГАННАРЫГАР БЫЫБАРДАРГА
ДИЭРИ 36 КҮН ХААЛЛА

БЫЫБАРТАН ТУГУ КҮҮТЭБИН? (Экспресс - ыйытыы)

- Туох быыбара уонна хаһан буолаары турарын билэбин дуо?
- Бу быыбартан эн тугу күүтэһин?
- Кандидаттарын төһө билэһин? Эн нэһилиэккэр агитация үлэтэ хайдаһый?
- Туспа муниципальнай тэрилли буоларбыт төһө кедьүүстээһин?

Нам олохтооһо, Наумов П.С.:

- Муниципальнай тэриллиилэр быыбардара алтынны 16 күнүгэр буолуохтаахтар.
- Дьон өйүн-санаатын тупсарар, чөл ологу тутуһар үлэлэри эрайэбин.
- Кандидаттары билэбин. Аны билигин урукку курдук агитация барбат, үксүн хаһыат эрэ нөҕүр билэбит.
- Билигин ким хайдах талбыгын керүһэр буолла. Ол биһиэхэ ыраакаттары үөскэтэр. Ол иһин норуот бэйэтэ билэр уонна эрэнэр киһитин туруоруохтаах.




Хамаатта, Евсеева Антонина, учуутал.



- Нэһилиэк баһылыгын уонна депутаттарын быыбара.
- Бу кандидаттар нэһилиэк сайдарын туһугар сүүрүөхтээхтэр. Бары өттүнэн билиилээх-көрүүлээх, нэһилиэги, кини туох проблемалааһын билэр, айдуур киһи буолуохтаах. Холобур, биһиэхэ водопровод киллэриэх буолбуттара эмиз хаһыс да сылын тохтоон турар. Ону түргэн сокустук хамсатан, үлэбэ киллэриэ этилэр буоллаҕа дии.
- Туох да улартыыны суох буоллаҕына, нэһилиэк-питигэр 3 баһылыкка, 15 депутатка кандидат турбут этэ.
- Саҕа саҕалааһын буолан кыйан этэр кыаҕым суох. Соччо билбэппин эрэри, ыраакан буолара буолуо.

Гаврильев В.В.



- 36 хонук хаалла, муниципальнай тэрилли депутаттарын быыбара.
- Туох да улахан улартыыны тахсарын күүспэппин. Син биэр буолара буолуо.
- Кандидаттары син билэбин.
- Чопчу этэр кыаҕым суох, хайдах салайааччы кэлэрэ билибэт буоллаҕа дии.




Татьяна:



- Главалар быыбардара быһыылаах, хаһан буоларын олох билбэппин.
- Бу быыбартан тугу да кэтэспэппин да, эрэммэппин да.
- Кандидаттары билбэппин.
- Муниципальнай тэрилли буоларбыт табыгана суох. Кыахпыт суох эрэри хайдах табыллан олохуохпутуй?

Абрамов Н.Ф., спортшкола завуһа:



- Нэһилиэк главаларын уонна депутаттарын быыбара күүтүллэр.
- Сөптөөх баһылыгы, үчүгэй көмөнү күүтэбин. Бастатан туран эдэр ыччат проблематын көтөүрөн наада. Оччоро буруйу оңоруу да арыыла.
- Кандидаттарбыт Ядрихинскай, Попов, Дьяконов, Кандратьева.
- Бу боппуруоһу олох билбэппин. Туох да дьэи этэр кыаҕым суох.



ЧУОЛКАЙДААҤЫН

«Энсиэли» хаһыат оптуорунукутаабы 115 №-гэр быыбарга аналлаах рубрикада иһин төгүлпээн «алтынны 21 күнүгэр быыбардар» дьэи «албас» тахсыбытын үгүс аабааччылар, туһааннаах салайааччылар бэлэтиин көрөн биһигиттэн сурастылар. Онуоха маньык хоруйдуубут:

Нэһиликтэр таһымнарыгар быыбардар алтынны 16 күнүгэр, баскыһыан-ныаба, ытылларлар. Оттон алтынны 21 күнүгэр, быыбардары түмүктээн баран улуспут хаһыатын 70 сыллаах үбүлүөйүн бэлэтиэхпит. Хаһыат хас биридиннүмэрин элбэх киһи көтүппэккэ көрөрө уонна сирийэн аабаара, ону ааһан «албастары» бэлэтиин көрөрө хайдаллаах суол.

Субуота, балаан ыйын 10 күнэ. Бу күн сөнүү суох. Салгын баттааһына 752 мм, температура +3-+13, салгын сиигэ 85%, илэнтэн 3 м/сек. тыалдырыа.

Баскыһыан-ныаба, балаан ыйын 11 күнэ. Бу күн иккис ангарыгар ардыаҕа, салгын баттааһына 751 мм, температура +7-+9, салгын сиигэ 87%, илэнтэн 2-3 м/сек. тыалдырыа.

Вомидиһынык, балаан ыйын 12 күнэ. Бу күн быстах ардахтаах, салгын баттааһына 748 мм, температура +5-+7, салгын сиигэ 95%, хотуттан 1 м/сек. тыалдырыа.

«Расписание погоды» www. r5. ru

КҮН-ДЬЫЛ ТУРУТА

Идэ барыта үчүгэй — дууһаң эрэ сөпсөстүң

МУОДА: СТРИЖКАЛАР, БҮРҮЧҮӨСКЭЛЭР

Билигин кэмгэ эдэр ыччакка ханнык прическа, стрижка муодага эппиэттирин биллэри «Эрэл» үөрөхтээгин производственной комбинатын эдэр специалистыгар Павлова Ньургууна Ариковнага ыалдыттаатыбыт.

- **Ньургууна Ариковна, билигин ыччакка хайдах стрижка барсарый?**
- Ыччат ордук рванай уонна креативнай стрижкалары талар.
- **Оригинальнай бүрүчүөскэлэри дьиз усулуобуйатыгар онгустуохха сөп дуо?**
- Онгустуохха сөп бөҕө буоллаҕа дии, оно эһиэхэ гель, лак, мусс наада буолуохтара.
- **Кийи хайдах бүрүчүөскэлээбиттэн кимин быһаарыахта сөп дуо?**
- Бастатан турай, сага бүрүчүөскэ киһи имиджин, стилэ уларыттытын көрдөрөр уонна настырыанньатын эмиэ быһаарыахта сөп (кыһалыннахха).
- **Баттабы кырааскалааны ыччат ортотугар ордук туттуулар, онуоха баттабы буортулаабат туһугар ханнык кырааскалары сүбэлээ эитигиний?**
- Тоник уонна «Игора» фирма кырааскалара үчүгөйдөр.
- **Мелирование тонированиеттан туюх уратылааҕый?**
- Мелирование дьиз саһархай эрэ онунэн кырааскалааһын аатырара, оттон тонирование араас дьуһунунэн оригинальнайдык кырааскалааһын буолар.
- **Сыанарыт төһөнүү?**
- Эр киһи стрижката 50 солк., дьахтар стрижката 80 солк., вечерней бүрүчүөскэ 300 солк.
- **Бэйэтин стилин көрдүүр, прическатын уларытыан баҕарар эдэр киһиэхэ тугу сүбэлээ эитигиний?**
- Биһиэхэ кэлин, хайдах стрижка барсарын көрөн сүбэлээһинит, бэйэбит баҕарытынан бүрүчүөскэ онорон биэрээһинит.
- **Эн «Эрэл» УПК выпускнигабын диэбитиг дии, биһиэхэ баһаалыста парикмахер курсугар үөрэнэн баҕалаахтарга сүбэтэ биэр эрэ.**
- Дьарыктаах буолуу Киинигэр учуокка турар буоллаахына босхо үөрэнэрин, онтон бэйэҕ үлэлээх буолан баран парикмахер курсугар үөрэнээчкин баҕарар буоллаахына 2500 солк. төлүүгүн. Уопсайа 3 сыл үөрэтээлэр. Бэйэ өттүттэн булгуччу хорсун санаа, улахан баҕа наадалар. Үөрэнэргэ биллэн турар ыарахан, баттабы кырыыйы улахан эппиэттиэстээх, онон кыһаллан үчүгөйдүк үөрэнээччирин наада. Сыйына-халты элбэх буолар. Хара маннайгыттан санааны түһэрбэт буола сатыахха наада, оччобуна эрэ сатабылың, кырыыйар дьоруурга сайдар.

Мария МОХНАЧЕВСКАЯ, Фаина ЧУМАЕВСКАЯ, Нам 2№-дээх оскуолатын үөрэнээччилэрэ



ЭДЭР ЦИРКАЧ

Кытай цирковой оскуолатын бүтэрибт саха үөрэнээччилэрэ дойдуларыгар кэлэн ситиһилээхтик үлэтин сыйдыларын туһунан бары билэр, истэр буолуостаахсыт. Биһиги хайыаһыңг хас да нумэригэр Эдьээн улууттан төрүттээх, Модут оскуолатыгар 1 кылааһы бүтэрөн баран, Кытай цирковой оскуолатыгар үөрэнэ сылдьар Афоня Мисайлова туһунан билиһиннэрибистин. Министривин сайлыгы сыйыаһыңга бүтэн, үөрэнэ барары сылдьар кэмгэр көрсүбүтүм. Афоня биллэрдиэх улаһыңг, дуостуруннаһыңг. Номнуо 4-ү бүтэрөн 8-с кылааска тахсыбыт. Кэпсэтибит сайлыгы сыйыаһыңг, үөрөнү тула барбыт. Ол курдук Чураптыга «Куестую» лааҕырт сыйыаһыңг, киилэри кытта кытаптан тренердэр кэлсэн дьарыктарын умулуттарың туһунан сарсыарда, кэлээ эр-




чийбит. Лааҕырга дуоһуя сыйыаһыңг баран дойдугутар, биһигэ төрөбүттэригэр Спээнгө баран кэлбит. Дойдуга уларыттыгың, дьизлэрэ-уоттара санардылыгың, Намта тэнээтээхкэ, кыратын, айылҕата олох атыннын, элбэх сугун үүһүрүн бэлэстээтэ Таллэйдиэбинтиң, бальеттаагың, улахан да улахан соболору сибитиги сөр-мактайа кэпсээтэ Онон сайлыгы олус үчүгөйдүк атаарбытың, бол, үөрэнэ барыаһыңг сөччү баҕарбатың туһунан этэн аһарда.

Кэпсэтибит сыйыаһыңг дойдуга онгон эрэр Кытайыгар, үөрээр киилэр. Ааспыт үөрөх дьыл уруусулардыаар улахан уратыта суох ааспыт эрээр, үөрөхтэриң программата, дьарыктары биллэрдиэх арааһыңгытэ. Ол курдук кэпсэтибит группалаһыттан биһирэһэ үөрөһүөнү айбыла дойдугутар төһөн кэлбит. Күһүңгү, кыһыңгы, састы сыйыаһыңгы маһаады курдук уһун буолбатах, арыах хонук кыт. Ааспыт үөрөх дьыллар акробаткага састы онороро үөрөһөт, бэйиң хайыңг да боробулуһаҕа хамаара үөрөнээстээһин дьиз састы-соруку туруордуур. Афоня Сахыаңг сиритэр кыһыңг кэлэ сылдьыан наһаа баҕарар, Кытайга хаары да сүгүн көрдөрбөтөр, түстэ даһың туга ыраастыан иһилээр эбит. Сага дьыл быраһыаһыңгыла хайдах буоларыңгуман эрэбин дьар. Маньык хэмэтиһэх сүр састыктыңың кэпсэтибит үөрөһүөстээһин. Спээнгэ улахан састы устат састыһың күсэ эйэти, дойдугун састыаһыңг хото тыһыңг, күлэһиэ састыаһыңг сага үөрөх дьыл эрэк-турук састыаһыңг көрүрүтэр састыаһыңгытэ. Л. УВАРОВСКАЯ

Уйулҕа эйгэтэ

«МИН ОЛОХТОН БАРАБЫН...» (Ыччат олобу тобо сыаналаабатый?)



XX үйэ бүтүүтэ араас дойдуларга бэйэрэ тийинини элбээбитэ бэлиэтэнэр, ордук саастарын ситэ илик оҕолор уонна ыччаттар истэригэр. Сайдыбыт дойдуларга суицид саастарын ситэ илик оҕолор, эдэр дьоннор өлүүлэрин биричинини төрүөтүнэн икис мистэтин ылар. Здравоохранение Всемирной организациитын (ВОЗ) дааннаһынан аан дойдуга сыл айы 500000 бэйэрэ тийинини уонна 7000000 бэйэрэ тийиниэ сатааһын тахсар эбит. Суицидэнэр элбэх ахсааннарын сүрүн биричинистин дьоннор бэйэ-бэйэ икис ардыларыгар ыарахан (осложненная) сыйыаннарыттан тахсар дьиз бэлэтиээбиттэр. Биһиги улууспугутар саастарын ситэ илик оҕолор ортолоругар уонна сипит дьон иһигэр бэйэрэ тийинилэрэ эмиэ тахса тураллар. Суицид (бэйэрэ тийинини) наука генетическэй төрүөтэ быһаарылла илик, биричинистэ араас буолар. Билигин сайдылаах эдэр ыччат урукку поколениетааҕар быдан ыараханлык общество мистэтин булар уонна урукку курдук ыарахан, физическэй үлэни үлэлээбэт. Кийи үксүгөр өй үлэтин дьарыктанар, наһаа элбэри толкуйдуур, санылар, ыктарар, боростуой да курдук уустугурдан онорон көрөр. Өй үлэтэ биллэн турар илик үлэтинээр быдан сылааһа, уустук, ыараха. Суицид элбэх өрүттөөх, ылын да психическэй турута суох дьон быһаарбаккын. Ол курдук психическэй эһиллээригэр истэригэр, бэйэрэ тийиниэ сатааһын биричинистин депрессия улахан оруолу ылар. Эсөө биер улахан оруолу арыһылаһын ылар. Өйдөөх хааннарын бэйэрэ тийинини тийиниитэ үксүн санаа оонньоһунуттан эбэтэр улахан кыһалҕа ыктаран (улахан суумалаах иэскэ киирин, үлэтэ суох буолан дьонун, оҕолорун сатаан иһиптэ турукка киирин, үрдүк дуоһунастаах үлэтэн уһуллуу, чугас дьон өйдөөбөттөрүттэн, иирсээнтэн, таһыар кинитэ таһыарытыттан, быраһан атынга барытыттан, өлөн суох буолууттан, эмтэнэлибэт ыарахан ыарытыттан, илбэлиит буолууттан, соротохсуйууттан, хаайыңга уһун болдоххо хаайыллар кутталтан, ньиэрбэ ыарытыттан, күүһүлээһинтэн, биригэ үлэлиир дьон туораталларыттан, үөрэллэртэн уо.д.а.) билбилэ, өр толкуйдаан, «барар сирэ суох» буолан, ыарахан балаһыаньаттан сатаан тахсыбакка, кэмгэр сөптөөх көмө онгоһуллубакка бэйэтигэр тийиниэн сөп. Суицидент тас көрүңэ (признактары): Маньык кийи бэйэтигэр тийинэр санаатын өр кистээн илдэ сылдьыан сөп, хас да чаастан, хонуктан хас да ыйга, сыла дьыл (ол тынан баран бу суицидальнай кризис психологическэй эбэтэр атын көмө онгоһуллунаһына аһар). Кийи подавленнай эбэтэр төттөрүтүн возбужденнай настырыанньалаах, тухтан эрэ улаханлык долгуйбут, күүрбүт, ыгыһыбыт көрүңнөөх буолуон сөп. Үксүгэр кийи чугас дьонугар, доһотторугар бэйэтигэр тийинэр ыар санаатын үллэстэн биллэрэ сатаан «быһаттараары» көмө көрдөөн «бэлиэ» хаалларар, «сылайдым, бэйэрэ тийиниэхпин баҕарарың» дьиз этиниэн, быатын-туһарын соруйан көстөр сиргэ хаалларыан, хоһоон, сурук суруйуон сөп.

1. Кыра оҕо, састы ситэ илик улахан оҕо, сипит да кийи «табыллыбатах, куһаҕан олоһу» туһунан этинэр (өҕө эрэ этэр дьиз, өҕө эһиптэ оруна суох дьиз) улаханга уурбанка, кулааххыт таһынан и-

тэн кэбиһимэг, болдомтодугун ууран санаатың, тугу этиэң баҕарарын мөхпөккө, кирипкэлээбөккө, сыаналаабакка истиг, хайаан даһың кэпсэтиң. Тугу этэригэр баҕарытыгар сүбэлээһин иһиг. Кийиэхэ «бэйэ кийитэ» буолун, кийини өйөөң, өйдүү сатааң. Оҕо, улахан кийиэхэ даһың кыра да болдомто наадатын умнумаң. 2. Эппипит курдук кийи дьонго бэйэтигэр тийиниэн баҕарарын туһунан биллэрэ сатаан быһаттараары, көмө көрдөөн «бэлиэ», «сигнал» хаалларар. Онон болдомтолоох буолун, онук «бэлиэни» көрбөтөр-билбэтэрэ буолумай, хайаан даһың аһаҕастык «по душам» кэпсэтиң, проблема-тын быһаарарыгар, өйдүүрүгэр көмөлөһүң. 3. Маньык кийини кытта кэпсэтигэр үчүгэй өрүттэриң була сатааң (дорубуйаң үчүгэй, оҕолорун, төрөһүттэриң, чугас дьонун, кийини санаа, кийилэр эң көмөҕөр наадылаллар уода.) 4. Кийиттэн бэйэтигэр көмөтө көрдөөң (ол кийиэхэ кийиэхэ эрэ наадалаах, туһалаах эппипи дьиз санаарыгар көмөлөһүөң). 5. Кэпсэтэр кэмгитигэр расстолнигерытын учуоттааң. Эскөтүң бэйэтигэр чугаһатын баҕарбат буоллаһына, биер хардыһы кэнигит диэки хардыһааң. Кийиэхэ кэпсэтиң, аһылан истэриң айы чугаһаан биэриң. 6. Хайаан даһың специалистан (психологтан) көмөтө көрдөөң. Эскөтүң эң бэйэң эбэтэр чугас, билэр кийиң, доһорун маньык балаһыаньага түбэспит буоллаһына, биһиэхэ, ыччат социальнай психологическэй өйбүлүн Кийини психологтарыгар кэлээххитиң сөп. Биһиги аадырыһыңг: Нам селота, Ст. Платонова уул. 17 №-рэ (Госстрах дьизтэ), Ыччат социальнай-психологическэй өйбүлүн Кийини. Билсэр тел. 42-4-03.

САСТАКЫ КӨМӨ:
1. Кыра оҕо, састы ситэ илик улахан оҕо, сипит да кийи «табыллыбатах, куһаҕан олоһу» туһунан этинэр (өҕө эрэ этэр дьиз, өҕө эһиптэ оруна суох дьиз) улаханга уурбанка, кулааххыт таһынан и-

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

- Дорогих друзей Кириллну Любу, Самсонову Надю, Мохначевскую Машу, Бочокину Варю, Ярихинскую Саргыланы, Шишикову Свету, Саввинову Любу, Варданян Катю, Слепцову Аню, Ядреву Нюруйну, Замытину Дашу, Филиппову Наршу, Попову Улю, Семенову Туяру, Доробову Улю поздравляю с днем 1 сентября!
- Желаю успехов в новом учебном году, крепкого здоровья, веселого снега, и всего самого лучшего. СШП ваша подруга Фая
- Подругу Попову Улю от всей души поздравляю с днем Ангела!
- Желаю тебе, Уля, крепкого здоровья, большого счастья, успехов всегда и везде, чистой взаимной любви и хороших добрых друзей! Пусть все твои мечты сбываются!
- Твоя подруга Фая
- Кирду дьүкэбитин Соловьева Валерьяны үрдүк үөрүгү ситиһилээхтик бүтэрибитин итиитик-иститиник эрдэлибит!
- Баҕарыт кытаанах дорубуйаны, чэтигэр үрдүк ситиһилэри. Истэриңгүөхү быһыһыңг, эйгэ сыйыһыңг, сүбүтүн-аматың кирдүктүк саныһыт. Куруттуң үөрө-көтө сирит, билиһиңг умуһа дьолоох буол!
- 1 Холустаахтан дьүкээриң Сардаана, Эльвира
- Матырыааллары бэлэмнээтилэр: Заболоцкая С.М., Чумаевская Фаина, Мохначевская Мария, редакцияттан эппиэттиэстээх Лена Уваровская. Эһиллээригитиң, бэйэриг санааларгытын Ст. Платонова уулусса 17№-гэр (Госстрах дьизтэ) адалан биэрэригитигэр көрдөһөбүт. Билсэр тел. 42-4-03.

С.М. ЗАБОЛОЦКАЯ, ыччат социальнай-психологическэй өйбүлүн Кийини психолога

ИЙРЭХ ТЫЛЛАР

Улуустаны пенсионнай фонда управлениетын коллектива уонна профкома күндү биһиргэ үлэлиир коллегаларытын ТАИСИЯ ЕВСЕВНА СЕМЕНОВАНЫ 50 саакыан туолар кэрэ-балла үбүлүөйгүнэн итинтик-истинник эбэрдэллибит!

Пенсионердары кизг-холку майгыгынан, истин-нарын сыһаангынан, сылаас тапталгынан арчылаан бэринилээхтик үлэлээн эрэллээх тирах буоларгынан кизн туттабыт, барҕа махталбытын тиэрдэбит!

Баҕарабыт чэгиэн-чэбдик доруубуйаны, ишикитин даары уурадаат эрчими, дыа кэргэниг тапталларыгар утуттан кэрэ санаа кэккөлөстүн, сырдык иэйиэ эһигини куустун диян аллаахтаптыт буоллун, уруйу тосхойон туйодаптыт буоллун!

Биһиргэ үлэлиир коллегаларытын, дьуөгэбитин ЛУКИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНАНЫ үйэ аҕардаах өрөгөйдөөх үбүлүөйгүнэн итинтик-истинник эбэрдэллибит!

Үүнэр көнчөэри ыччаты итингэ энкилэ суох, үтүө суобастаахтык бары билигин-көрүүгүн, сырааһын биэрэн туран үлэлииргин билигин үрдүктүк сыаналыбыт.

Баҕарабыт күн сирингэр баар бары үчүгэйн, дыа кэргэнигэр иллээх, байылыат олоду, чэгиэн доруубуйаны, үлэвэр ситиһинилэрин. Үтүө киһибиһигэр куруугун үөрэ-көтө сырыт, ыра санаан барыта туоллун диян алгыспытын тиэрдэбит.

Эбэрдэни кытта Ветчингээди «Сардаана» оро саадын коллектива

Согласно приказа МЗ и социального развития РС(Я) от 6 июня 2005 г. № 384 «Об обязательном обращении в бланк...»... (text continues with details of medical certificates and social security procedures)

«Продолжение» листка нетрудоспособности после 1 августа... (text continues with instructions for continuing medical certificates and the role of the commission)

Как цветка голубой-зеленой но очень резко отличаются... (text continues with a comparison of people to flowers and mentions a meeting)

Главный уполномоченный ГУ-РО ФСС РФ по РС(Я) М.Р. ПЕТУХОВА

БИЛЭРИИЛЭР РЕКЛАМА

Намскому педколледжу на работу требуются преподаватель математики и информатики, уборщица. При себе иметь санитарную книжку.

Намский профессиональный лицей объявляет набор на базе 9 класса по профессии:

- 1. Бухгалтер
2. Оператор ЭВМ
3. Сварщик
Требуется преподаватель информатики.
Наш адрес: п. Графский Берег, НПЛ № 2, тел. 41-5-81

Даадар уул. 4 №-гэр 4 хостоох благоустроенной квартира куортамныбыт.
Ылсаар тел. 41-1-08

Срочно продаю: 1-комнатную квартиру в с. Намцы, район магазина «Юбилейный», центральное отопление, газ с плитой... (text continues with details of the apartment sale)

Продаю участок Север-1. Торг уместен.
Тел. 42-9-27 (в раб. время), сот. 89142345492

Срочно продаю пальто демисезонное (б/у), цвет молочный, 44 разм. в отличном состоянии. Цена договорная.
Тел. 42-2-82

Срочно продается ВАЗ-2107/03 1994 г.в. двигатель кап. рем., на ходу, пройден техосмотр. Цена 45 т.р.
Тел. 42-9-50

Деловой мас атыллыбын. Уһуна 8,5 м.
Ылсаар тел. 25-2-04

Атылылар УАЗ-тент 75 тыс. 1997 г.в.
Тел. 41-7-20, сот. 89142334417

5 саастаах үүттээх ынаһы идээһи буолар сүөһүгэ атаастаһабын эбэтэр атыллыбын.
Тел. 26-2-84

Улууэс киһингэр суһаллык 3 хостоох квартира атылылар. Сылаас, телефоннаах, оҕуруоттаах, водопроводтаах, душтаах, 2 кыладыанкалаах.
Сыаната кэпсэтин быһыытынан.
Ылсаар тел. 41-6-70, 41-9-53

Центр образования Намского улуса проводит набор на новый 2005-2006 уч. год по направлению довузовская подготовка.

Профили: математика, физика, русский язык, химия, биология, история, обществознание.
Срок обучения: 8 месяцев.
Краткосрочные курсы (с февраля — май).
Прием документов:
С 1 сентября по 20 сентября.

Зачисление: 25 сентября по итогам тестирования.
Требуемые документы:
— копия паспорта,
— копия аттестата,
— характеристика,
— фото 3 x 4 см. — 2 штуки;
— справка о медосмотре;
— семейная справка.
Ждем вас по адресу: с. Намцы, ул. Ст. Платонова, 18 с 9 ч. — 12 ч., 14 ч. — 17 ч.
Администрация

Считать недействительным утерянный паспорт серии 9801 № 354261, выданный ОВД Намского улуса РС(Я) 6 сентября 2002 г. на имя Константинова Валентина Прокопьевича.

ДЛЯ ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
К сведению населения Намского улуса пользующиеся природным газом, просим произвести расчеты и оплатить долги. Абоненты, пользующиеся коммунальными льготами, просим произвести сверку и оплатить разницу.

Намскому ЛТЦ ЯТЦЭ ОАО «Сахателеком» на конкурсной основе требуются:
— водитель со стажем работы;
— электромонтер — служба в армии обязательна, образование не ниже средне-специальное, возраст не старше 30 лет.

ЫТЫКТАБЫЛЛААХ НАМ СЕЛОТУН ОЛОХТООХТОРО!

Хаһааһыстыба кинигэтин чуолкайдьыр сымалтан бу сыл балаан ыйын 7 күнүттэн биһирдэ дьызын кэриини буолар. Баһалаахтар Нам селотун дьаһалтатыгар кэлэн хаһааһыстыбаннай кинигэргэ бэйэриг сууртарыаххытын сөп.

Нам селотун дьаһалтата

Table with multiple columns listing names of people, their professions, and the titles of books they are presenting at the library. Includes names like Мальцев, Никитин, Кривошапкина, etc.

К Э Р И Э С Т Э Б И Л



атынан мөлтөөн уурайбыта. Кини сэрин саҕаланньытыгар 14 саастааһа үһү. Дьэ онтон ыла Евдокия Ивановна «Кэнгэмэ» колхозка Тахаанай ферматыгар үүт суруйар үчүөтүгүнэн, табылчыгынан үлэтир. Ити сырытаһына «буочара үчүгэй, суруксут баҕайы» диян киһиэхэ сабыт секретарын үлэтин сүктэрэллэр.

дэхтэринэ, 1967 сыл сайынгар аҕабыт суох буолбута. Онтон ылата ийэбит 10 обону бэйэтэ соботобун киһи-хара оҕортуур, сүһүөхтэригэр туруортуур суолга үктэммитэ. Олосун устатын тухары хара үлэттэн иһитин араарбакка үлэлээбит туруу үлэбит этэ.

ниһэр бары Евдокия Ивановна-ны өрүү холобур оҕостоллор. Ийэ, хаһаайка быһыытынан эмиз холобурга сылдара. Аһы астыырын таһынан ханнык да түүлээхтэн ингэн-толлон турбака эгэлгэни барытын тигэн оҕолорун таһынарара.

Мэлдьи таптыыр, ахтар-саһыыр күндү күн күбэй ийэбит, үлэ, тыыл ветерана Сусолятина Евдокия Ивановна орто дойдуттан букатыннаахтык арахсыбыта бүгүн 40 хонугун туолар. Кини 1927 с. ыам ыйын 21 к. Нам оройунун II Үөдэй нэһилиэгэр колхозтаах дьыэ кэргэнигэр төрөөбүтэ.

Ити быһыыгар кини сайынн, ол үлэтигэр, синлас угуутугар, отчуттарга үтэ таһыытыгар үлэспит. Кыһынын ферма ис-тас үлэтигэр, бааһынаһа атынан, оһуһунан балбаах таһыытыгар кылта үлэспит. Ити саҕанаары оһолто үлэлэрин очотооһу правительство үрдүктүк сыаналаан Евдокия Ивановна 1946 с. «Үлэспэ киһизини иһин» мэтээлинэн наһарадаламмыт.

Е.И. Сусолятина орто дойдуттан аттаммыта 40 хонугун туолла. Кини олоҕо аналын чистээхтик толорон, билигин төрөөбүт дойдутун түрүт буоругар кистэнэн, нус-бааччы үһүкүбүт уутугар сыттаба. Кини сырдык сэбэрэтэ, кэрэ мессүүнэ биһиги сурахтриттэн-быарбытылтан умнулло, сүтүү суоһа.

Овоһоро, сэнээрэ, хос сэнээрэ, күтүүтэрэ, кийиттэрэ, дьуөгэлэрэ, биһиргэ үлэлээбиттэрэ

Редактор В.Г. Касьянов
ОТДЕЛЛАР: информация, сурук, түрүт культура — 41496; ;
бухгалтерия — 41332;
факс — 41332;
иллюстрация уонна реклама (секретариат),
редакционный издательской система — 41141

Төрийөн таһаарааччылар: СР Правительствота, «Нам улууһун «Энсиэли» хаһыат редакцията» государственной учреждение. Маасабай информация средстволарын туһунан РФ сокуоннарын туһуууну хонтуруоллуур уонна регистрациялар РФ бачээкэ Госкомитетын СР региональной управлениягыгар 2003 с. бас ыйын 20 күнүгэр регистрациялар нүөмөр — ПИ №19-0428.
Сурукка ааккытын-суолугун, үлэтин, дьызыг аадырыһын чопчу ыйыг. Редакцияга биһирбит суруктар төһөрүллүбэттэр. Автор этэрэ хаһыат санаатынньык мэлдьи биһир буолбат.
«ЭНСИЭЛИ» - Нам улууһун хаһыата.
678380, Саха Республиката, Нам с., Заложной уул. 4.
E-mail: editor@namtsy.sakha.ru

“Энсиэли” хаһыат редакцияһынай-издательской ситимигэр талдьыһа уонна таһылыһа.
Хаһыат Дьокуускайга “Сахаполиграфиздат” НИПК бачээттонэ, Орджоникидзе уул. 38.
Формата А3. Кээмэйэ 1,0 бачээт. лине.
Көнүл сыананан атылылар
Индексэ — 54889. Тиража — 1895
Бачээкэ илин баттанна — 12:00 ч. 09.09.2005
Сахаһын №-рэ — 118